

# САҢА ОЛОХ

От ЫЙЫН  
5 КҮНЭ  
ОПТУОРУНЬУК

№ 78

(9295)

Чурагы чычыр хаһама

ХАҢЫАТ 1931 СЫЛ АЛТЫННЫ 15 КҮНҮТТЭН ТАХСАР

От Ыйын 8-9 күнүзүгүр Бахсыга РСФСР уонна Саха АССР народнай артиһа П.М.Решетников төрөөбүтү 50 сылынан республикатаагы ыһыах ыһылар

## П.М.РЕШЕТНИКОВ - РСФСР УОННА САХА АССР НАРОДНАЙ АРТИҤА

Бэрт мар, кытаанах кэмнэ 1915 сыл сайынгар Бахсы нэһилиэгэр Февронья Ивановна, Михаил Семенович Решетниковтар дыа кэргэннэригэр төрөөбүт уолчааны Бүөтүр диэн сүрэхтээбиттэрэ. Уолчаан кыра эрдэбинэ ийтэ өлөн хаалан эбэтигэр Матрена Егоровнаба сыстан икки сыл сылдыбыта. Онтон абата Мэнэ-Хангалас Дьабыыл нэһилиэгиттэн төрүттээх Пелагея Петровнаы кэргэн ылбыта. Хага уол дьолугар Пелагея кинини талтаан тус бэистин өбөтүн курдук, күүһэ-күдэбэ тийэринэн көрөн-харайан иилпитэ. Сотору Петя Настя диэн балыстаммыта. 1923 сыллаахха Бахсы нэһилиэгин түөрт кылаастаах начальной оскуолатыгар үөрэнэн кирибитэ. Оскуоланы 1927 сыллаах саас бүтэрбитэ. Итинтэн салгыы абата Михаил Семенович Петяны, Настяны илдэ олорчу куоракка көһөн кириэр, хара үлэни үлэтиир. Петя икки сыл бэһис кылааска үөрэнэн көрөн баран доруобуйата тулуйбакка, уурайбыта. 1929 с. күһүн билэр уолун батыһан сибээс курсугар үөрэммитэ.

Петр Михайлович бэйэтэ автобиографиятыгар да суруйбутунан, дьонно да кэпсиринэн бэрт кыра эрдэбиттэн оонньоону-көрү, ыһыады талтыыра. Сахалыы кэпсээннэри, сэһэннэри, остуоруйалары, таабырнарны, чабырбахтары олоххону олус бийирээн туран истэрэ. Бэл оччолорго кыра сылдыан остуоруйаны, кэпсээннэри, араас ырыалары өйүгэр тутан "биэ тарбах курдук" билэрэ, үтүктэн этэ-хаана баранар эбит. Бахсыга үөрэнэрин сабана талтыыр оонньоолара мээчигинэн лалта, чохчоохой буолара, оскуола көрдүүрүн хаста эмэтэ эргийэрэ. Оскуола спектаклларыгар суфлердуура. Кулаковскай да, атыттар да айымньыларын таттаран абаара, оттон нуучча классикатыттан Н.В. Гоголь айымньыларын. Дьэтигэр, соробор ыалга, кырдыаас ошоньотторго-эмээхситтэргэ тусла абаар репертуардаах эбит. Өксөкүлээхтэн "Ойуун түүлүн", "Байанай алгыһын", "Сэтгэ дыахтар мэтириэтин", "Итирик бурсуу ырыатын", "Борокуот аалы", ол кээнэ олонхону. Онон кырдыастар кыра уолчааны талтыылара үһү. Оонньоу эрэ буоллар, Петя кыттан ыллыыр, оонньоур. "Обо эрдэхлинэ сайылык ошолорун муньан саалаан-саадахтаан эбэтэр пьеса "суруйан" оонньоур буоларбыт, онно тэрийээчи этим,"—диэн суруйар.

Сибээс үөрэээр сылдыан биридди постановканы үс-түөрт төгүл көрөр эбит. Ити кэмкэ саха театрыгар бири дойдулаахтара, биригэ үөскээбит-оонньообут доротторо Н.Д.Слепов, И.Е.Турантаев, А.А.Решетникова үөрэнэллэрэ-үлэтиллэрэ. Кинилэр Петр сибээс курсуттан доруобуйатынан сыһыыллыбытыгар театрга кири диэн үйэ-хаайа тутаннар дойдуну дааны сайабылыаннаа биэрэр. Режиссер В.Севастьянов испьытание онорон уол артист дьобурдаабын билбит, онон театр директора Т.П.Местников театр иһинэн икки сыллаах студияба үөрэххэ ылбыт. Ити 1932 сыл күһүнэ этэ. Петр Михайлович студияба үөрэнэ сылдыан сэтгэ —хас постановкаба оонньообут. Студияба сүрүн иитээчинэн нуучча театрын артиһа Н.А.Малюгин бэркэ кыһанан үлэтиибитэ. Киниэхэ үөрэммит кэмнэрин саха театральнай культурата сайдарыгар үлэтиибит артистар сылаас, истин тылларынан ахталлара.

Бүөтүр аан маннай сценаба тахсан 1932 с.

"Манчаары" диэн пьесаба артист ыалдыбытын солбуян хамначыт уолу оонньообута. Нөнүө сылыгар студия иһинэн тэриллибит практической дьарыкка А.П.Чехов "Сыбаайба-тыгар" телеграфист Ять оруолун үчүгүйдик толорон "көр, бу уолчаантан артист тахсыһы" дэппитэ. Итинтэн сизгэрэн, "Түгэххэ" диэн М.Горькай пьесатыгар Өлүөскэ саппыкыһыт оруолун итэһэйбиттэрэ. Бар дьон тутта уолларын артист быһыытынан билиммитэрэ.

П.М. Решетников театральнай студияны "туйгунунан" бүтэрэн 1934 с. атырдьах ыйын 1 күнүгэр Саха национальнай театрыгар артиһынан ылыллыбыта. Бу күнтэн ыла Петр Михайлович театр туруорбут пьесаларыттан үксүгэр, соробор кыра да, соробор сүрүн да оруоллары (уолсайа 130) кыайа-хото тутан оонньообута, бар дьонно талталпыта. Үгүс талааннаах ычычаты артист идэтигэр уһуйбута.

Биригэ төрөөбүт балта Настя убайын суолун солоон артистка буолбута. 2-с колхознай театрга (Ньурбаба) артистканан хас да сыл үлэтиибитэ. Суорун Омоллоон "Күкүр Уус" диэн пьесатыгар Күннэйи олус табыллан оонньоон көрөөччү биһирэбилин ылбыта. Хомойуох иһин, эдэр талааннаах артистка Анастасия Михайловна Решетникова 22 сааһыгар сэллик ыарыттан 1942 с. өлбүтэ.

Петр Михайлович артист буолаат Степан Ефремов саха норуотун искусствотын историятыгар диринник кирибит "Ини-бии" пьесатыгар бандьыт Семенов оруолун бар дьон өйүгэр умнуллубат гына бизрбитэ. Кини "артистыыр үлбэр аналлаах үөрээс суоһун бэрт улахан мээһидэри үөскэтэллэрэ. Ол да буоллар бу үлэни ис сүрэхпиттэн талтыырбыттан бары күүслүн, билибин, кыһамныбын ууран туран үлэтиэн, биһиги культура өттүнэн үүнэн иһэр көрөөччүлэригэр дьобуннаах образтары толорор иннигэр үлэтиибин" диэн 1941 с. суруйбута. П.М. Решетников бастаан комедийнай артиһынан биллибитэ. Көрөөччүлэргэ кини көрдөөх-нардаах характердаах образтары толорорунан биһирэппитэ. Холобур, "Түгэххэ" Алешканы, "Партизан Баһылайга" Хаадан Хабырыһы, "Ини-биигэ" Семеновы, "Күкүр Ууска" Акыым уулу, "Байаннай кистэлэнгэ" Салахайы, "Ревизорга" Бобчинскайы уо.д.а. чабылхайдык айбыта. Көһнөрү да олоххо онук курдук бэһилэйи, күлбүт-үөрбүт, көрдөөх-нардаах кини этэ.

Ол да буоллар, кини билэрэ — артист айар идэтэ бири эрэ ампуланан мунурданыа суохтаабын, драма атын жанрдарыгар кытары оонньоохтаабын. Ол иһин, үгүс драматической образтары эмиз бэрт ситиһилээхтик толорбута. Ол иһингэр, "Алкасарга" Монгадо Амбау, "Селькор Сэмэнигэ" Григорий, "Биһиги күннэрибитигэр" Румша, "Маршал эдэр сааһыгар" Филипп Хоменко, "Кини кэргэнигэр" Кантаньях, "Айаал" трагедияба Айыы Сээн образдарын арыйталлаабыта. 13-15 сыл устата Ленин туһунан быыстала суох үлэтиэн "Саалаах киһи" (Н.Погодин), "Умнуллубат 1919-с" (В.Вишневский) уонна "Сайсары" (Суорун Омоллоон) диэн пьесаларга 1947, 1952 уонна 1959 сылларга Саха театрын сценатыгар Ленин образын айан көрдөрбүтэ бар дьон истин биһирэбилин, үрдүк сыанабылын ылбыта.

Тус үлэтин таһынан общественной олоххо көхтөөхтүк кытара. 1959 с. үлэтигэр депутаттарын Дьокуускай куораттаагы 7-с ыңырыылаах Советтарыгар депутатынан быыбардаммыта. Бүтүн Россия театральнай обществотун (ВТО) Дьокуускайдаагы салаатыгар председателинэн үлэтиибитэ. Ханьык да общественной үлэтиэн, хара үлбэз тахсар субуотуньук да буоллун, аккаастаммата, актыбынайдык кыттар, дьону көбүлүүр үлэти этэ. Петр Михайлович талааннаах артист, актыбынай общественник эрэ буолбатаба, кини үтүө майгылаах-сигилилээх эрэллээх доһор, үчүгэй табаарыс. Дьэтигэр-уотугар бастың хаһаайын, оһомсох аба этэ.

Петр Михайлович Решетников үлбэз ситиһитин, саха театральнай искусствота сайдыытыгар өнөлөрүн иһин театр дирекциятыттан, идэлээх союз өбкомуттан, культура министрствотыттан, олохтоох уонна кини правительстволартан бэрт элбэх наһарааданы ылбыта. РСФСР уонна Саха АССР народнай артиһын аатын ылар үрдүк чизэстэммитэ. Үлэ Кыһыл Знамята орденынан уонна икки медалынан наһараадаламмыта.

Петр Михайлович эдэр эрдэбиттэн ыалдыара. Онтуката улам бэргээн, эмтэнигэ бэриммэккэ, күүһүрэн испитэ. Кэлин тийбээр саха норуотун талааннаах артиһа П.М.Решетников айар талаанын, үлэтин үгэнигэр, түөрт уон биэс сааһыгар сылдыан 1960 сыл балабан ыйын 9 күнүгэр өлөн биһиги кээкэбиттэн туорабыта. Кини сырдык аата бар дьонун сүрбэр тыыннаах. П.А. Ойуунускайдым эттэххэ, Петр Михайлович үтүө аата саас үйэ тухары сырдык суол буолуохтун, Саха дьон өбөтүн ыңыра туруохтун!

И.Д. Новгородов.  
("П.М.Решетников" диэн 1973 с. Дьокуускайга тахсыбыт кинигэтэн кылгатыллан бэрилинэ).  
Хаартыскаба: П.М.Решетников.

## УЛАХАН КҮӨЛГЭ УЙГУ - БЫЙАН ЫҤЫАБА

Бэс ыйын 25 күнүгэр Улахан - Күөл учаастагар өтөрүнэн буолбатах тэрээһиннээх, элбэх киһи түмсүүлээх ыһыах ыһылынна. Сарсыардаттан ыраахтан-чугастан тобуоруһан кэлбит дьон сиздэрэйдик симэммит ыһыахтыыр сиргэ — Лиллэ үрбэр муһунулар. Лиллэ барахсан эриэккэс сибэккинэн симээн, чэлгийэ көбөрөн, бобурускай от сытынан дыргыйан түпсубута олус.

Ыһыагы алгыс тыһынан улууспут киэн туттар ырыаһы Федор Трофимов аста. Саха Республикатын тыатын хаһаайыстыбатын туйгуна, үлэ ветерана Клара Васильевна Макарова Улахан - Күөл историятын, билиннитин туһунан бэрт ситилии дакылаат өнөрдө. Учаастак баһылыга Николай Семенович Макаров үбүлүөйдээх ыһыабынан ээрдэлээн туран, төрөөбүт-үөскээбит өбүгэлэрин дойдута сайдарын туһугар көмөлөһөр Дьокуускайга

олорор бири дойдулаахтарыгар: Николаев Николай Николаевич Пономаревка, Иннокентий Федорович Макаровка, Николай Кузьмич Васильевка, Чураччытан Василий Николаевич Платоновка, Николай Иннокентьевич Макаровка уо.д.а. Махтал суруктары туттартаата. Бу өрөгөйдөөх Кыайыы ыһыабар тыыл, үлэ ветераннарыгар тыл бастыга ананна, өйдөбүннүк бэлэх туттарылынна.

Салгыы олохтоохтор уонна ыалдыттар ырыаба-тойукка, саха таһаһыгар, өбүгэ оонньооларыгар уо.д.а. түһүмэхтэргэ күрэхтэһинилэрэ үрдүк таһымнаахтык ыһытынна. Ол кэмнэ ыһыах дьонно түһүлгэлээн олон, ирэ-хоро кэлсээн ово саастарын, эдэр кэмнэрин санаһан ахтылдьаннарын таһаардылар, төрүт алаастарын бобурускай от дыргыл сыттаах хонуутунан дуоһуа сыһыанналар. Ыһыах бири умнуллубат түгэнинэн сана

водопровод үлбэз кириитин үөрүүлээхтик бэлэтиэһин буолла. Водопровод тардыллыытыгар улахан көмөнү куоракка олорор бири дойдулаахтара Николай Кузьмич Васильев онорбутун бэлиэтир тобоостоох. Киһэттин ат сүүрдүүтэ ыһытынна. Манна ыаллы Таатта улууһун Дьэбдиргэтигэр уонна Болугуртан, Холтоботтон, Бахсыттан, Кытаанахтан, Түйөттэн, Уһун - Күөлтэн сүүрүк аттар күөн көрүстүлэр.

Дьэ, итинник, бары сизри-туому туһунан учаастак олохтоохторо сүргэлэрэ өрө көтөбүллэн үбүлүөйдээх ыһыагы үрдүк тэрээһиннээхтик ыһтылар. Ыһыах алгыһа күүскүгүгэр күөс эһин, үлэтиибит үксэтиэн, кээкиллээби кэһэттин, өлгөм үүнүүнү, уйгуну-бийаны тускулаатын!

Н.ЗАХАРОВА, хаһыат общ. корр.

# Ыстаарсай лейтенант - дьингнээх буойун

Аба дойдуну көмүскүүр Улуу сэри актыбынай кыттылааба хорсун буойун, талааннаах хамандьыр, тыа хаһаайыстыбатын сагаллаах тэрийэччигэ Роман Христофорович Кривошалькин баара буоллар Улуу Кыайы үбүлүүбү 90 сааһын бэлэтээри сылдьан көрсүөх этэ.

Кини 1939 с. Чураччыгааы педучилищени бүтэрбитэ. Ол ээри байыаннай буолуон бабата баһыан, аламмыт Аллаыйахалыгар барбакка ДНБО (ЯНВШ) кирибитэ. Манна үс бастын үөрэнээчилэр ахсаандарыгар кирип Забайкальскай байыаннай окууркутун "Кыһыл Армия туйгуна" дин наһараадага түһэриллибитэ. Бу үөрэтин бүтэрэн баран 1942 с. олунньу ыга дылы Забайкальскай байыаннай окууркут тусла арддивизионулар огделение хамандьырынан үлэлээбитэ. Онтон Иркутскай куоракка младшай политехтор курсулар ыһыллытара. Ити сыл от ыйыттан минометтик политехторунан уогтаах сэригэ кирибитэ. Үс сыл устатыгар рота командьырынан уогтаах сэри хамандьыр мэнээгинэр, түптэ түрүлүүнүгэр үлэн-хатан быһаарыллар, уулга көтөр, эт-хаан сэймөктэнэр, хас чылчылган ахсын сырдык тыын бысталар дуулаан түгэннэригэр элбэх төгүл киригэлээн тахсыбытын туһунан бэйэтэ сорох ара түгэннэри бэрт сэмэйдик ахтан суруйбута баар. Маны тэнэ Ф.Я.Кисельников, уруккута 287 СД 870 стрелковай полкатын хамандьырын солбуйааччы, "Сэри теленун ортотунан" дин 2 кинигэ аэтора, Р.Х. Кривошалькин туһунан хас да төгүл бэлэтээн суруйбут эбит. Кырыктаах кыргыһыларга юни ротата мэлдьи кыайыылдаанын тахсарын саллааттар даһаны, хамандьырдар даһаны бэлэтин көрөр буолбуттара. Итинэн добор, табаарыс туттан ордодойуттан генералыгар тикээ Роман дин ыгырар "буолбуттара. Полковник Кисельников Ф.Я.: "Третий батальон

дрался на плацдарме, не уступил фашистам ни одного метра. Инициативно и умело управляли подчиненными при отражении контратак командьры стрелковых рот старшие лейтенанты А.И.Коломов, Р.Х.Кривошалькин, Е.А.Феденев,"— дин суруйбута. Онтон кэнники бэйэлэрэ атаакаба туруммуттара. 133-с үрдэлэ ылыга холобура суох хорсун быһыыны көрдөрбүттэрэ. Немецтар таһнары өтөйөн сытан уот курбуунан тибирээ сылпыттара. Ону ол дьэбэккэ күтөө уотунан өрө тибирдэ-тибирдэ харса суох атаакалаан үрдэлэ ылыттарэ. Немецтары таһнары кыйдабыттара.

1942 с. Воронеж куорат таһа. От ыйын өгүүрүк куйааһа. Рота икки сууккалаах түгүруктээгинтэн тахсаат, тутта атаакаба кириэр буолбута. Сэри будулданыгар буолан уга хомурбана "ныр" ына түспүтүн ахайбакка сэриилээх сылдыбыта. Биридэ көрө түспүтэ гимнастеркатын сэриин снаряд оокулката хама көтөн кэбиспит, таһага бүтүнүү кыа хаан буолбут. Ону көрөн батальон комиссара калтан бэрбээссилин охсон биэрбит. Бүтүн батальонтан 11 эрэ буолан ордон хаалбыттар: 9 саллаат, комиссар уонна рота хамандьыра Кривошалькин. Ити курдук кырыктаах кыргыһыларга өлөрүүн-тиллэрин билбэккэ кирисэн, 4 төгүл улаханньык баһырыбыта. Итини таһынак тыыннаах хаалар онотуута тардан 4 төгүл өлүү айагыттан кыл мүнүү ордоталаан төрөөбүт төрүт буоругар төннөр дьылбаламмыта. Дьылба хаан түө харыынан көрдөбүтү, уус тыллаах сагаан ойдуулаабат, өркөн өйдөөх тобулан санаабат түгэннэригэр тынныахха көптөөбүн Роман Христофорович олобун хаччыларга көрдөрөөлөр. Польша сударыстыбатын сирэ, Кыргыһыга кириэр баран иһэн далби сылайан "Катюша" снарядтарын угөр онкучааха кириэн утууан хаалбыттар. Роман Христофорович

снаряд тыһыттан уруктан кэлэр. Карбуга онкучаа аттыгар турар улахан бэйи снаряд ибили таппит. Бирдэ сылпыт 10 добортооро бары өлбүттэр. Арай кини эрэ ордубут, баалырбатах даһаны.

Кыргыһы хатаанаба буола турдаһына, команднай пуунга ыһылтараллар. Билиги кийибит күүтүү мунгунан тэбинэр. Команднай пуунга 4—5м. тийбэккэ туктан эрэ иннэн умса хоруйар. Ол сыттаһына өстөөх миннэтэ команднай пууну салгынна көтүтэр. Онно баар дьом бары өлбүттэр. Оттон Роман Христофорович атаһын тумсuttан иннэн окто сылдьар анкыран иһи буолбатах этэ.

Сандомир туһаайытыгар сэриилээх сылдьан илимитигэр баһырыар. Ол ээри инники ирибинтэн тахсыбат. Окуопата олорор, оччо улахан наадата да суох буоллар тахсар. Тахсарын кытта олорбут окуопатыгар снаряд түһэр. Дээ, ити, кыл мүнүү куотан биэрэр.

Сэри будулданыгар аны уокка умайар. Хайдах да куотар кыах суох. Көрө түспүтэ аттыгар толору уулаах онкучаа баар.

Сэри будулданыгар аны уокка умайар. Хайдах да куотар кыах суох. Көрө түспүтэ аттыгар толору уулаах онкучаа баар. Роман онно ыстан кэбинэр. Быһаһана ити. Ити курдук араас мүнүргэннээх түгэннэри аһан, тыннаах ордон 2 орданынан, хас да мэтээлинэн курдук эйэлээх турууга дойдугар эргиллэр. Сэриилээгин курдук эйэлээх турууга наһараадалаан, СР норуотун хаһаайыстыбатын орденынан кылбизматик үлэлээт, "Октябрьскай революция" орденынан наһараадалаан, СР норуотун хаһаайыстыбатын үтөөлээх үлэтигин үрдүк аатын ылымта, Чураччы улуунун Бочуоттаах гражданын буолбута. Албан аат хорсун буойунна, тулхадьыбат патриотка! Кини аатынан улуус бүтүүнэ кыан туттар.

Абрамов Р.Р., педагогическай үлэ бэтэрээна.

## ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ

Статья 357 Налогового Кодекса РФ плателыциками данного налога признаются лица, на которых в соответствии с законодательством Российской Федерации зарегистрированы транспортные средства, признаваемые объектом налогообложения.

Статья 358 НК РФ определен объект налогообложения. Объектом налогообложения признаются автомобили, мотоциклы, мотороллеры, автобусы, и другие самоходные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу, самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты, парусные суда, катера, снегоходы, мотосани, моторные лодки, гидроциклы, несамоходные (буксируемые суда) и другие водные и воздушные транспортные средства, зарегистрированные в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Не являются объектом налогообложения:

- весельные лодки, а также моторные лодки с двигателем мощностью не свыше 5 лошадиных сил;
- автомобили легковые, специально оборудованные для использования инвалидами, а также автомобили легковые с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил, полученные (приобретенные) через органы социальной защиты населения в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- промысловые морские и речные суда;
- пассажирские и грузовые морские, речные и воздушные суда, находящиеся в собственности (на праве хозяйственного ведения или оперативного управления) организаций, основным видом деятельности которых является осуществление пассажирских и (или) грузовых перевозок;
- тракторы, самоходные комбайны всех марок, специальные автомашины (молоковозы, скотовозы, специальные машины для перевозки птицы, машины для перевозки и внесения минеральных удобрений, ветеринарной помощи, технического обслуживания), зарегистрированные на сельскохозяйственных товаропроизводителей и используемые при сельскохозяйственных работах для производства сельскохозяйственной продукции;
- транспортные средства, принадлежащие на праве хозяйственного ведения или оперативного управления Федеральным органам исполнительной власти, где законодательно предусмотрена военная и (или) приравненная к ней служба;
- транспортные средства, находящиеся в розыске, при условии подтверждения факта их угона (кражи) документом, выдаваемым уполномоченным органом;
- самолеты, вертолеты санитарной авиации и медицинской службы. Налоговая база определяется:

- в отношении транспортных средств, имеющих двигатели - как мощность двигателя транспортного средства в лошадиных силах;
- в отношении воздушных транспортных средств, для которых определяется тяга реактивного двигателя, - как паспортная статическая тяга реактивного двигателя воздушного транспортного средства, на взлетном режиме в земных условиях в килограммах силы;
- в отношении водных несамоходных (буксируемых) транспортных средств, для которых определяется валовая вместимость, - как валовая вместимость в регистровых тоннах;
- в отношении водных и воздушных транспортных средств не указанных выше, - как единица транспортного средства;

Налоговая база по транспортным средствам определяется отдельно по каждому транспортному средству.

Налоговый период - календарный год. Налоговые ставки на территории Республики Саха (Якутия) установлены Законами Республики Саха (Якутия) от 10.07.2002 года 3 № 405-П "О налоговой политике Республики Саха (Якутия) на 2003 год", от 10.07.2003 года 48-3 № 97-П "О налоговой политике Республики Саха (Якутия)", 10.07.2003 года 48-3 № 97-Ш "О налоговой политике Республики Саха (Якутия)".

Налогоплательщики, являющиеся организациями, исчисляют сумму налога самостоятельно исходя из налоговой базы, сложившейся по состоянию на 1 июля года текущего налогового периода. Сумма налога, подлежащая уплате налогоплательщиками, являющимися физическими лицами, исчисляется налоговыми органами на основании сведений, представленных органами, осуществляющими государственную регистрацию транспортных средств на территории Российской Федерации.

Сумма налога исчисляется в отношении каждого транспортного средства как произведение соответствующей налоговой базы и налоговой ставки.

Органы, осуществляющие государственную регистрацию транспортных средств, обязаны сообщать в налоговые органы по месту своего нахождения о транспортных средствах, а также о лицах, на которых зарегистрированы транспортные средства, по состоянию на 31 декабря истекшего календарного года до 1 февраля текущего календарного года, а также обо всех связанных с ними изменениях, произошедших за предыдущий календарный год.

Статья 363 Налогового Кодекса установлено, что уплата налога производится налогоплательщиками по месту нахождения транспортных средств. На территории Республики Саха (Якутия) Законами Республики Саха (Якутия) от 10.07.2002 года 3 № 405-П "О налоговой политике Республики Саха (Якутия) на 2003 год", от 10.07.2003 года 48-3 № 97-П "О налоговой политике Республики Саха (Якутия)", 10.07.2003 года 48-3 № 97-Ш "О налоговой политике Республики Саха (Якутия)" установлено, что налогоплательщики не позднее 1 августа текущего налогового периода производят уплату авансового платежа по транспортному налогу в размере 100 процентов годовой суммы налога.

Исчисление суммы авансового платежа производится в отношении каждого транспортного средства как произведение соответствующей налоговой базы и налоговой ставки.

Сумма налога, подлежащая уплате по итогам налогового периода, принимается равной разнице между суммой налога, исчисленной по итогам налогового периода, и суммой авансового платежа, уплаченного в соответствии с требованиями. Уплата указанной суммы производится не позднее 1 февраля года, следующего за годом истекшего налогового периода.

Налогоплательщики, являющиеся организациями, представляют в налоговый орган по месту нахождения транспортных средств налоговые декларации по форме, утвержденной Министерством Российской Федерации по налогам и сборам, в срок не позднее 1 февраля года, следующего за годом истекшего налогового периода.

От уплаты налога освобождаются: а) лица, удостоенные звания Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, лица, являющиеся полными кавалерами ордена Славы, инвалиды и законные представители детей - инвалидов - на одну единицу транспортного средства, зарегистрированного на граждан указанных категорий;

б) общественные организации инвалидов, использующие транспортные средства для осуществления своей уставной деятельности;

в) некоммерческие организации, которые на 70 и более процентов финансируются за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и (или) местных бюджетов;

г) предприятия, имеющие мобилизационное задание в части транспортных средств, отнесенных к мобилизационному резерву и мобилизационным мощностям;

д) предприятия, финансируемые за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и (или) местных бюджетов, - в части транспорта, используемого для оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси).

Налоговая инспекция.

## Ставки транспортного налога

	2003	2004	2005
	год	год	год
Легковые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):			
до 100 л.с. включительно	7	7	7
свыше 100 л.с. до 150 л.с. включительно		11	11
свыше 150 л.с. до 200 л.с. включительно	15	15	15
свыше 200 л.с. до 250 л.с. включительно	17	17	17
свыше 250 л.с.	30	30	30
Мотосани и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):			
до 20 л.с. включительно	2	2	2
свыше 20 л.с. до 35 л.с. включительно	4	4	4
свыше 35 л.с.	10	10	10
Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):			
до 200 л.с. включительно	24	50	30
свыше 200 л.с.	24	50	30
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):			
до 100 л.с. включительно	10	25	25
свыше 100 л.с. до 150 л.с. включительно	12	40	40
свыше 150 л.с. до 200 л.с. включительно	12	50	50
свыше 200 л.с. до 250 л.с. включительно	30	65	65
свыше 250 л.с.	30	85	85
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу (с каждой лошадиной силы):			
до 100 л.с. включительно	5	10	10
свыше 100 л.с. до 150 л.с. включительно	12	12	12
свыше 150 л.с. до 200 л.с. включительно			
Мотосани, снегоходы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):			
до 50 л.с. включительно	5	5	5
свыше 50 л.с.	7	7	7
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):			
до 100 л.с. включительно	6	6	6
свыше 100 л.с.	12	12	12
Яхты и другие pleasure-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):			
до 100 л.с. включительно	20	20	20
свыше 100 л.с.	40	40	40
Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):			
до 100 л.с. включительно	25	25	25
свыше 100 л.с.	50	50	50
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости)	15	15	15
Вертолеты, самолеты и планеры водные суда, яхты, моторные лодки (с каждой лошадиной силы):	20	20	20
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателя (с каждой единицы транспортного средства)	200	200	200

Кийн үөлэн айылаа

# ХААРЫАН АЙЫЛБАБЫТЫН ХАРЫСТААНЫН БАРЫБЫТ ИЭСПИТ

Абис ыйдаах аам-даам тымнылаах кыһыммытын кыйдаан сандаархай сааспыт барахсан уһуктан, маспыт-оппут чэлгийэ булан төрөөн-ууһаан барара кийи сүргэтин кетөбөр. Ордук эр дьон бэртэрэ өр ууран сыйтарбыт сааларын тутан-хабан, сууйан-түһэллэр, кэпсээнэрэ эрэ булт-ас туһунан буолар, дурда-хакха оностортон, онтон да атын түбүктэриттэн эдэттэн дуоһуйууну ылаллар. Танас-сап, ас үөл бэлэмнэтэн кырата тыһымчаттан итэбэһэ суох солкуобай харчыны ороскуоттаан бултуу-алтыи аттаналлар. Бу түбүк үөрүүтүн хас биридин "эр киһибин" дэнээччи барыта өйдүүр, этэргэ дылы, хаана оонньуур, дууһата долгунар. Итини барытын эр киһи быһыытынан ылыннан - өйдөөн тураммын, айылба харыстабылын үлэһитэ да буоларынан бэйэм баба санааларбын этиэхпин бабараммын.

"Булт" диян баран мундукка ытаабыт хас биридин кийи билэр-өйдүүр суола — биһиги илин энэр улуустарбытыгар кус-хаас тохтообот буолла. Нэдиэлэ эбэтэр уонча хонук кэринэ дурдаба сытан, тонон-хатан кэтэбин көһүйүүр дияри кэтэһэн-манаһан биир-икки чыркымайдаах эбэтэр олох да кураанах кэлэбин. Эргиччи ороскуокка тэбиллэбин, күнүк-дылын хаалар, үлэн-хамнаһын атахтанар. Түмүгэр, көһүппүт сааскы булктутан туох да дуоһуйууну ылбаккын, кыһыйа-кыһыйа өсөһө-өсөһө сытабын эрэ. Онон, мин куһу, андыны сааскы бултааһыны мун сатаатар, биир сыл бобон, тохтотуохха диян этиилээхпин. Того?

Саас итии дойдурлартан эргиллэн кэлбит биир ийэ кус абыстан уон иккигэ тийэ оҕону таһаарар. Бу оҕолор сайын устата ситэн, улаатан күһүнүгэр эмиз собуруу көтөн бараллар, оттон эһилигэр чолчу манна, төрөөбүт сирдэригэр төннөллөр, олохсуйаллар. Кус барахсан бэйэтэ чолчу көтөн барар ыырдаах, төрөөбүт сириттэн ханна да барбат. Оччоҕо былларынын куһун соботох бэйэтэ төһөнөн эмит элбээн эргийэр. Холобур,

биир ийэ андыны өлөрөн ыллахкына, ол суолунан атын анды кэлбэт, ыраабынан кыйар, туспа сиринэн ыырданар. Оччобуна, куспут-хааспыт абылаабакка ханна барыай? Оттон биир сыл бултаабакка айылбабытын сынньатан, куспутун харыстаан хаһааннаһытына эһилигэр ампаардаах ас кэриэтэ буолуо. Сыл аайы айдаан бөбөнөн туруорсан көнүл ылан олохтоох көтөрү олус эһэ бултааммыт айылбаба да, бэйэбитигэр да олус элбэх охсууну оиоробут. Дьону кытары биирдиилээн кэпсэттэххэ, итини сүрдээбин өйдүүр курдуктар. "Олус бэрт буолуо этэ" диян саргииллэр эрэри, ким да бастаан харыстыыр тылы көтөхпөт, бэйэ-бэйэни кэтэһии дуу, сэлээннэһии дуу курдук буолан хаалар. Сорохтор "айылба көтөрө-сүүрэрэ элбэх, онтон бири-иккини өлөрөммүт улаханы көбүрээппэпит, айылбаны энчирээппэпит" дииллэр. Итинник санаа бэл хаһыаттарга тахсар. Эр киһи хайдах саамы тутуон бабарбат, айылбаба тахсан сынньаныан бабарбат буолуой диян буолар.

Оттон сынньаланы сатаатар биир сылы көтөкөтө саата-саадаба суох тэринэр тоҕо сатаммата эбитэй? Айылбаттан ылар эрэ санаабытын тохтотон, ылбылпыттын төннөрөр, алдыппылпыттын абырахтыыр, киртиппипитин ыраастыыр өйгө кириэхпитин сөп этэ. Холобур, хонууну, күөлү уонна тыаны ыраастыыр үлэни ытар үтө санаабыт кэллэбинэ хайдабыт? Балыктааһын диян үтө дьарык эмиз баар. Онон хайаан да саанан ытыах санаабыт кэллэбинэ араас күрэхтэһиилэрдэ тэрийэбин. Күрэхтэһии көрүнгэ элбэх, бары билэ-көрө сылдьабыт. Онон, биир сыл бултуохха, эһилигэр айылбабытын харыстыыр, чөлүгэр түһэрэр үлэтэ тэрийэн күрэхтэһиэххэ даһаны, сынньаныахха даһаны сөп.

Абылах сыллаабыта Уус-Алдан Курбуһаар сааскы булду бобо сылдыбыттарын туһунан суруйбуттара. Ол эһилигэр кус бөбөҕө үөскээбит, эһийтин ардах бөбө түһэн, сир аһа кытары өлгөмнүк үүммүт этэ. Айылба биир сыл сынньаммытыттан үөрбүт, астыммыт курдук уон оччонон куһун-хаһын, аһын-үөлүн дьонугар-сэргэтигэр бэлэхтээбит курдук буолан тахсыбыт.

Биһиги да ол курдук эһиил боруобалаан көрүөбүт. Чуралчы улууһугар 80-ча улахан, 400-чэкэ орто кээмэйдээх күөллэр бааллар. Тая быһыыгар үөскээбит дүөдэни, чараны ааһан сиплэккин. Онон үксүгэр чыркымай, көбөн, көбүллээх курдук көтөрдөр үөскүүллэр. Былыр оһоһоһор анды киллэрэр диян кэлсириллэр. Ити күөллэрбит, тыаларбыт көтөрүн-сүүрэрин, кыһын-сүөлүн сирдээхтик харыстаан, хаһаас оностон бултуурбут-алтыырбыт буоллар айылбабыт барахсан үөрүө, махтаһыа, уон оччонон төлүө этэ. Андаатары эһэ бултааһын эмиз тохтуон наада. Сиппиттэрин, түүлэрэ-өһнөрө тулсубутун көрө-билэ сылдьан идэлээх, кадровай булчуттар эрэ бултуохтарын сөп этэ. Онон сир аһын дьиз хаһаайкалара үчүгэйдик буспутун, сиппитин кэннэ үргээн хаһаанньынар, кыһын устата эһиискэ тума оностор инэмтэлээх аһы саппаһырдынар диян бабарыам этэ.

Айылба харыстабыла барыбыт уопсай дьыалата. Нэһиликтэринэн, улуустарынан күүстээх өйдөтөр үлэ, пропаганда ытыллыан наада. Маныаха "Сахабулт" концерн уонна Айылба харыстабылын министерствотун курдук бөдөн тэрилтэлэр оруоллара олус улахан. Аны хас биридин тэрилтэ салайааччыта бэйэтэ бастакы нүөмэрдээх айылбаны харыстааччы буолуохтаах. Оттон сорох салайааччылар бэйэлэрэ ким хайа иннинэ урут бултуу бараллара дьонго, ыччакка куһаан холобур буолар.

Билигин улуус, нэһилик аайы рынок бөбөтө баар, ас-үөл дэлэй, собуруу дойду көтөрдөрүн этэ кытары атылланар. Онон булт көңүлэ биир сылга бобулуннабына, олус аймаммакка, туруорсубака айылбабытын сынньатыабын, биир-икки чыркымай улахан эһин буолбатын өйдүөбүн.

Бу улахан суолталаах проблеманы улуус, нэһилик баһылыктара таба өйдөөн, суолта бээрэн нэһиликнэһи кытары ылсан күүстээх үлэни ытыахтара диян эрэбин.

**В. СИВЦЕВ,**  
Чуралчытаабы ойуур  
хаһаайыстыбатын маастара.

## Өтөх төнүргэстээх, сурт кириэстээх

Манньик санаанан салайтаран, Мугудайга аҕас-балыс Мария уонна Елена — Луугунап Байбал кыргытара сонун сынньалан кизэһи тэрийэн ыыттылар. Бу дьаһал Улуу Кыайы 60 сылыгар ананна. Кинилэр төрөппүттэрэ Елена Егоровна уонна Павел Алексеевич Оконешниковтар — хоту көһөрүллүү кыттыылаахтара. Эдыгээннэ тийэн, муустаах ууну буккуйан, балыкка сылдьан кэлбиттэрэ. Ол дойду муустаах буоругар биир көмүс чыычаахтарын хаалларбыттара. Билигин баар Елена Павловна Эдыгээннэ төрөөн кэлбитэ.

П.А. Оконешников аҕата Алексей Лугинович советскай былаас тэрилтиитигэр сана былааһы өйөөччүлэртэн биридэстэрэ этэ. Уон киһилээх ревком тэриллититтэн биридэ Луугунап Өлөксөй этэ. Өбүгэлэрин кэриэтигэр кыргытара эбэлэр күрэхтэрин тэрийэн ыыттылар. Барыта Толоонтон, Төлөйтөн, Одьулуунтан, Мугудайтан 7 эбэ кытынна. Күрэх бизэ түһүмэхтээх: бэйэни билиһиннэри, талааны, ас астаан, онһуктары көрдөрүү уонна азробика. Кыттааччылар бары даһаны балачча ааттаах-суоллаах, элбэх оҕолоох, сизнэрдээх, хос сизнэрдээх дьон: араас таһымнаах күрэх кыттыылаахтара, норуот маастардара, уран уустара, чуор куоластаах ырыаһыттар.

Эбэлэр билигин даһаны буорахтара кураанах эбит; ырыа-тойук, үнкүү-битий бөбө. Бизэ киһилээх дьүүлүүр субэ очколар сууммаларынан манньик түмүгү таһаарда:

1. Далбар Эбээ — Шеломов А.Н., Толоон нэһилиэгэ;
2. Талаан Эбээ — Григорьева А.Н., Одьулуун нэһилиэгэ;
3. Эрчим Эбээ — Макарова В.Г., Мугудай нэһилиэгэ;
4. Уран Эбээ — Лукина М.Н., Төлөй нэһилиэгэ;
5. Уһуһаан Эбээ — Лыткина Е.Д., Болтоно нэһилиэгэ;
6. Дьобур Эбээ — Слепцова Е.А., Мугудай.

"Көмүс Эбээ" диян телевизор бириэстээх гран-при хаһаайына элбэх очколаах, саамай эдэр эбээ З.М.Лоскина буолла. Түһүмэхтэр быыстарыгар Луугунаптар хос, хос-хос сизнэрэ ыллаан, үнкүүлээн, цирковой нүөмэрдэри көрдөрөн дьон-аймах олус сэһээрдэ, үөрдэ. Көрөөччү да күргүөмүнэн кэлбит. Кириин билээттэн 5 тыһ. солк. кириэн, тутулла турар спортзал үлэтин төлөбүрүгэр угулуунна.

Итинник дьаһаллар быйыл саас үс төгүл ытылыннылар. Саас хаардаахха дуобакка улуус бочуоттаах гражданина, норуот хаһаайыстыбатын үтөөлээх үлэһитэ, үс быйыи орден кавалера Т.С. Ноговицын уонна кини сизнэ Аан дойду, Европа Россия, Т.С. Ноговицын уонна кини сизнэ Рена Ноговицына бириэстэрэ икки Саха сирин чемпионката баара. Сэрии ветерана Р.Ф. Лоскин телевизор оонньоммута баара. Сэрии ветерана Р.Ф. Лоскин бириһигэр миинэр мингэ, Ф.С. Хоютанов бириһигэр мөлүйүүн солкуобай курдук улахан бириэстэр туруоруллубуттара. Инникитин бу дьаһаллар салбанан барыахтара диян эрэл баар.

**Т.Захарова,**  
Мугудай.

## О представлении годовой бухгалтерской отчетности сельхозкооперативами

Обязанность налогоплательщиков представлять в налоговый орган по месту учета в установленном порядке бухгалтерскую отчетность в соответствии с Федеральным законом "О бухгалтерском учете" предусмотрена п.1 п.п.4 ст.23 Налогового кодекса.

Согласно подпункта "г" п.2 ст. 13 Федерального закона "О бухгалтерском учете" от 21.11.1996г. №129-ФЗ в состав бухгалтерской отчетности организаций, за исключением бюджетных организаций, а также общественных организаций (объединений) и их структурных подразделений, не осуществляющих предпринимательской деятельности и не имеющих кроме вывешенного имущества оборотов по реализации товаров (работ, услуг), входит аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской отчетности организации, если она (отчетность) в соответствии с федеральными законами подлежит обязательному аудиту.

В силу п.2 ст.32 Федерального закона "О сельскохозяйственной кооперации" от 08.12.1995г. №193-ФЗ предусмотрена обязанность проведения аудиторских проверок сельскохозяйственных кооперативов. В норме, в частности указано, что обязательная аудиторская проверка кооператива осуществляется аудиторским союзом, в состав которого входит этот кооператив, союз кооперативов, один раз в два финансовых года. Если сумма активов баланса кредитных, страховых кооперативов и кооперативов на конец отчетного года превышает в 100 тысяч раз установленный федеральным законом минимальный размер оплаты труда, соответствующая аудиторская проверка проводится каждый финансовый год. Годовой отчет и бухгалтерский баланс кооператива подлежат утверждению общим собранием членов кооператива после их проверки аудиторским союзом и представляются в налоговые органы (п.2 ст.39 Федерального закона "О сельскохозяйственной кооперации" от 08.12.1995г. №193-ФЗ).

Следовательно, аудиторское заключение является обязательной составной частью бухгалтерской отчетности сельскохозяйственных кооперативов, подлежащей представлению в налоговые органы в целях осуществления налогового контроля.

**Юридический адрес аудиторского союза:** г. Якутск, ул. Бестужева - Марлинского 23/1 Якутский филиал Российского аудиторского Союза СХПК "Чаянов". Директор Яковлев А.Я.

## ЭБЭРДЭЛИИБИИ!

Ытыктабыллаах "Отличник Партии Республики Саха" знаменит үлэһиттэрбитин: **Лобанова Клавдия Прохоровна**, **Ветеран Партии Республики Саха** знаменит, **Ненашева Татьяна Степановна**, **Морфунова Улана Пантелеймоновна**, **Дьячкова Акулина Ивановна**, **Потанова Мария Пантелеймоновна**, **Алексеева Анисия Андреевна** талын ылыбыт идэтигэр "Чурапчы улуусун партиятын элэтигэр бэриһиллээх, таһаарылаах, илгэим сыналланан "За заслуги Партии Республики Саха" знаменит наҕараадалаах кыттыынан эбэрдэлиибит, кичи туттабыт, астынабыт.

Үөлэз айыыларгыт курдуктун арааччылыы, арчылыы турдуннар дим сэргэһээх санаабытгыт түрүдүбүт. Дьонунугар-сэргэтигэр куус-көһө буола сылдьып, эһиликнэһи кэрэ эр кэркэлэстип, үөрүү-көтүү арнааһытгыт.

Улуустаагы 23 №-дүөх аптека коллектива

А.Х.

Истин дьылыгытын **Ольга Николаевна Дьячкова**ны слайд үлэ сыналланан "Саха Республикаһыгар дойдубуйа харыстабылыгар туһуна" булбуткуртан тэһэ үөрдөн турар истин дьылыгыт эбэрдэлиибит!

Кэрэ эр кэркэлэстип, үтө эр үлөрүстүт дим баҕа санаабытгыт түрүдүбүт!  
**Эбэрдэти кытта Татьяна, Розалия, Мария, Айгалина, Светлана**

